

CREATION DU SITE WEB

DEVELOPPEMENT DES
LOGICIELS EN LANGUES
NATIONALES

DESORMAIS VOUS
POUVEZ CREER VOTRE
E-MAIL EN LANGUES
NATIONALES

SUR LE SITE

www.bataki.org



MAKDAS

Mali Kanko ni Danbe Se

Adresse

Sokorodji c. VI (BKO) ° Cell : (00223) 66 76 78 58 / 66 69 02 09 / 66 92 83 80

Email : mak_email@yahoo.fr

MAKDAS ka sanbɛɛ-sanbɛɛ bɛ ka Taa:

- a' n'a' lamaanaw bɛɛ ma,

- an ka faso ma,

2016 san ka kɛ kùnnawolo, hɛɛɛ, jɛtaa ni lahoroma
sàn ye!

MAKDAS ke bire waaga wo do:

- axa d'axa lamaanun cu ya,

- o haaban kaan ɲa,

2016 siinen nan ɲa yinmera wasaye, qeeri, kaanan
dagayen do horoma siine ya!

MAKDAS Souhaite :

- à vous et à tous vos proches,

- à notre patrie,

Que l'année 2016 soit une bonne année pleine de
victoire, de progrès et de satisfaction!

MALI FURADAMA LWAANTE !...

- ❑ Sebɛnko kuuru bɛɛ kɛli fàso kanw na
(Jatebla : ***KALIMU***)
- ❑ Jyɛn fɛɛɛɛci janjon waleyali fàso kanw na
(***bataki.org***)
- ❑ Kurannan daɲɛgafe, kan kelen na: daɲɛ 14000 yirika
ni bamanankan ni soninke sɛbɛn fililatɔmɔ;
- ❑ Kurannan donjate min bɛ don bɛɛ Kofɔ
 - kabini 1582 fo 11600 sàni!
 - Dugukolo kan Tle-nɔɔɔɔminɛ ni Kalo-nɔɔɔɔminɛ;
 - Ka Kɛ kow ni saratidonw bɛɛ lasagolan ni
hakilijiginnan bɛɛɛ ye.
- ❑ Kalanko fɛɛɛɛ jɛnɛbɔli jyɛn fɛɛɛɛci kɛnɛ kan
MAKDAS (Mali Kanko ni Danbe Se) ka seko damajira

MALIN ƆJUCCE MENTANƆALI !...

- ❑ Sahayin pin muuma jaŋe haaban qannun di (Jaaten-qata : **KALIMU**);
- ❑ Gotoyin qibaaren lakutuye haaban qannun di (**bataki.org**):
 - ❑ Kurando digan ta kitaabe qan bane di: 14000 digan ta , ado banbaran do soninken cahayen canmen cagaraye;
 - ❑ Kurandon kootan-jaate be go koota su koyini
 - gelli 1582 siine ma 11600 siine!
 - Ɔjjan qotten kanman Kiyi nooro ragayen do Qaso nooro ragaye;
 - Nan ja hinun do sarati kootanun cahu ho do haqere yanqaade soobe ya
 - ❑ Qaran pin jaaxa bakke dunaa gotoyi qeyindi beran kanman

MAKDAS (Mali Kanko ni Danbe Se) seko, m'a qenpa

UNE PREMIERE DE TOUTE L'HISTOIRE DU MALI !...

- ❑ Le traitement intégral de texte en Langues Nationales (logiciel : KALIMU)
 - ❑ La messagerie électronique en Langue Nationale (site bataki..org)
 - ❑ Un logiciel dictionnaire électronique monolingue d'environ 14000 entrées, avec correcteur orthographique de textes en bamanankan et soninke;
 - ❑ Un agenda électronique indiquant
 - des dates de 1582 à l'an 11600!
 - des dates d'éclipses de Soleil et de Lune sur le globe terrestre;
 - l'affichage des dates d'évènements et de rendez-vous, support incontournable de la mémoire.
 - ❑ Système de gestion pédagogique sur le net
- Œuvres de MAKDAS (Mali Kanko ni Danbe Se)

MAKDAS KA KƐWALE WƐRƐW

SƐBƐNCA

Gafew

Kuru-kuru

Lasoro

Donseere

LAKALANNI

Jatebla kalanni

Latigedonko

Siginikalan

Kankalan

Bayelmani

MAKDAS QANGOLLU TANA

SAHAYIN GOLLE

Kitaabe

Guusu-gasunte

Lakitaye

Tuyin ceeda

QARANJUNDE

Jaaten-qatan golle

Lakuti tuyin pi

Sigiri qaranje

Qan qaranje

Qan qilaye

AUTRES ACTIVITES DE MAKDAS

EDITION

Brochure

Dépliant

Carte de visite

Logo

FORMATION

Programmation

Bureautique

Alphabétisation

Cours de langue

Traduction

Patrimoine de MAKDAS (Mali Kanko ni Danbe Se)

(Outre les logiciels mentionnés plus haut)

Auteur(s) : Mamadu DUKURE

Oeuvres :

- Bamanankan maben (*Grammaire linguistique*) avec collaboration de Boubacar TRAVELE et Adama SAMASSEKOU
- Bamanankan degeden-seben (*Syllabaire*)
- Soninken ceeredi Kitaabe (*Syllabaire*)
- Miiri de be no Ke dlo (*Conte*)
- Geseba falenta (*Conte*)
- Fatɔya ni jigiya (*Nouvelle*)
- Poyiw (*Poème*)
- Sebenko bere (*Manuel d'alphabétisation*)
- Ni sà̀n cyenna, jate te kalo la (*Pièce de théâtre*)
- Saha moxo sire (*Manuel d'alphabétisation*)
- Jyenlatige kangɛɛya (*Réflexion*)
- Kunkandon (*Théorie de la Relativité*)
- ɓegɛnkalan poyiw (*Notions*)
- Hakilijakabo bamanankan sebenɛcogo kan (*Texte d'épreuve*)
- 6 plaquettes sur le graphisme en 2D et 3D
- Didacticiels en vidéo

WEELEKAN

MAKDAS ka weele be be ma, an ka je ka dawula wale jonjon Latige ka faso kanw ke donniya seko ni donko sinsinbere jenne ma ye, fasojama be lahoroma na.

Faso kanw kelen donni seko ni donko kanw ye, yemahoronya ni jemuse lakika baju don tigitigi!...

MAKDAS kunkortalen b'a ka jateblaw majirali Lin'a fe, nink'a Bl'a ka fereci jatigila kan: bataki.org

GANGUNDE

MAKDAS gangunde wo do besu ya, o nqate do nan golle laqiga ya, yalli hana haaban qannun nan na tuwaaxun cekon d'a naamen jikki solli barikante ya, haaban kaan-jaman cu horoman di.


Haaban qannun naje tuwaaxun cekon d'a naamen qannu ya, dumaxa hooraaxun do meran pakkam laasirin naa ni tigitigi!...

MAKDAS yinmera wutinten ni, n'a jaten-qatunun maxakoyinden mund'axa maxa, n'axa wara gotoyi qibaarinden jatigiran kanma.

MESSAGE

MAKDAS lance un appel vibrant à tous pour bâtir ensemble l'œuvre la plus noble la plus vraie: faire de nos Langues nationales des outils privilégiés pour une culture scientifique au profit de tout le peuple. Les Langues Nationales érigées en langues de culture scientifique, constituent le fondement de la souveraineté et de la démocratie vraie!...

MAKDAS est honoré de vous proposer une séance de démonstration de ses logiciels et de vous connecter à son site : bataki.org.



**« Le génie c'est l'effort ! »
(Nankanma, magwan don faasi !)
Prof. Jourdan**